



# Leeto la ga Xikochimani

Hlekane Paulinah Baloyi

Brian Wambi





Xikochimani o ne a phakela thata mo mosong oo.

E ne e le motho wa ntlha kwa boemelabeseng le kwa renkeng ya dithekisi.

E ne e le leeto la ntlha Xikochimani a le tsaya a le esi.



O ne a ya kwa go ntatemogolo wa gagwe,  
Galela kwa toropong.

Ka bonako, monna a bitsa maina a mafelo ao  
Xikochimani a a tlwaetseng.


"Tlayang, bese e a tsamaya!" ga bitsa monna.



Bese e ne e setse e tletse. Xikochimani a emela gore palo ya thekete ya gagwe e bidiwe.

Mosimane o ne a thibile matseno a bese.

Xikochimani a fela pelo.



Manno a ga Xikochimani mo beseng a ne a le fa letlhhabaphefong, go bapa le baratani Rhulani le Madzivandlela.

Go ne go le bolelo thata mo beseng.



Barekisi ba ne ba tla ka go latelana mo beseng,  
modumo wa bona o ne o thiba ditsebe.

Ba ne ba rekisa dinotsididi, dipanana,  
dimonamone, dinama, le diseneke dingwe.



Madzavandlela a ntsha madinyana mo  
sehubeng sa gagwe, mme a reka leungo mo  
monneng wa sefatlhego se se edileng.

O ne a baya buka ya gagwe fa fatshe mme a  
simolola go le natha, le mo natefela.



Mokgweetsi wa bese o ne a tsena mo beseng. O ne a dumedisa bapalami. "Repang le itumeleleng leeto," a goeletsat mongwe le mongwe.

Mzamani a boeletsat lefoko lengwe le lengwe le mokgweetsi a le buileng!



Tsela ya go ya kwa toropong e ne e le telele e nyokanyokela.

Xikochimani o ne a kgatlhiwa ke go bona lefelo le ntse le fetoga fa bese e ntse e tsamaya.



Go ne go sa ntse go le mogote mo beseng fa  
letsatsi le wela. Batsayaleeto ba ne ba  
fufuletswe ba otsela.

Rhulani o ne a tshwere kgetsana ya gagwe  
thata fa a tshwarwa ke boroko.



Xikochimani, Rhulani le MadzIVandlela ba ne ba thulamela botlhe ka bonako.

Madzivandlela o ne a gonela kwa godimo.

Ba ne ba thulametse tota fa bese e tsamaya mo bosigong.



Seatla se ne sa tshikinya legetla la ga  
Xikochimani ka bonolo. A ba a kcona go tsoga.

"Ke seteišene sa bofelo se, o ya kwa kae?" ga  
botsa monna yo o fa morago ga Xikochimani.



Xikochimani a fologa bese.

A se ke a bona difatlhego tse a di tlwaetseng.

O ne a ipoka a re, "Nna ke Xikochimani wa ga Rhulani wa Galela wa Xihimu. Ke tla goroga kwa legaeng la ga ntatemogolo."



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



**basic education**

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have  
been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

**Title:** Leeto la ga Xikochimani

**Author/s:** Hlekane Paulinah Baloyi

**Translator/s:** Dineo Moatshe

**Illustrator/s:** Brian Wambi

**Assurer/s:** Opelo Thole

**Language:** Setswana



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

**CC BY** includes the following elements:

**BY** – Credit must be given to the creator

